

# BERE A WƆDE WƆ PAPU PAANEE

HU BERE A ESE SE WOWƆ PAANEE NA AMA WOABƆ  
WO HO BAN AKYE WƆ PAPU BERE YI MU!

Se wope nsem pii afa papu mpaanee  
ho ne baabi a wobonya bi a, wone wo  
yarehwefo nni nkitaho anaa kɔ  
[www.vaccines.gov/flu](http://www.vaccines.gov/flu)



**MPANYIMFO, A WƆN A  
WƆADI BORO MFE 65 KA HO**  
Mpanyimfo a wɔte apɔw no nwa papu paanee no wɔ  
Ebo anaa Ahinime mu senea ebeyɛ a wobonya  
bammɔ akodu awɔwberem



**APEMFOƆ**  
Apemfo a wɔwɔ abosome nsɔn kosi nkrɔn mu  
betumi awɔ paanee no wɔ Kitawonsa anaa Ɔsanaa  
mu na abɔ wɔn mma ho ban bere a papu no adu ne  
mpɔmpɔnso no



**MMƆFRA A WOHIA PAPU MPAANEE 2**  
Mmofra a wohia papu mpaanee 2 no, ese se  
wɔwɔ nea edi kan no ntem ara, na wɔwɔ nea  
eto so mienu nnawɔtwe 4 akyi



**MMƆFRA AFOFORO**  
Wobetumi ama mmofra paanee no wɔ Kitawonsa  
anaa Ɔsanaa mu se wɔrentumi nnwɔ wɔn wɔ Ebo  
anaa Ahinime mu a